

МКУ «Управление образования Нюрбинского района»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Нюрбинская средняя общеобразовательная школа №1 имени Степана Васильева»
(с углубленным изучением отдельных предметов)

Рассмотрено: руководитель МО  /Николаева Т.В/ ФИО Протокол № <u>1</u> от «<u>29</u>» <u>августа</u> 2016г.	Согласовано: зам. руководителя по УВР (НМР)  Максимова Н.Н/ ФИО от «<u>30</u>» <u>августа</u> 2016г.	Утверждено: Руководитель ОО  /Васильева В.Р/ ФИО Приказ № <u>1-456/7</u> от «<u>31</u>» <u>августа</u> 2016г.
---	--	--

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по предмету (курсу) « родная литература»

6 класса

68 часа

Программу составила:

Харламповеа Мария Николаевна
1 категория

г.Нюрба, 2016 год

Быһаарыы

6 кылааска саха литэрэтиирэтин биридимиэтин бырагыраамата «Норуот тылынан айымньыта уонна уус-уран литература» (5-9 кылаастарга аналлаах) 2015 сыллаахха тахсыбыкка олобурда.

Россия үөрэбин сүрүннүүр Федеральной государственнай стандарт үүнэр көлүөнэни киһилии сиэрдээх, ийэ дойдуга бэриниилээх сомоҕо гражданскай уопастыбаҕа түмэр сыаллаах. Стандарт россия норуоттарын ураты култуураларын уонна тылларын чөлүн харыстыыр, сайыннарар суолу тутуһар. Араас норуоттар олохторун сэхэнин (философиятын), өйдөрүн күүһүн, уйулбаларын кэрэһиттэрин түмэн, модун күүһүрэр, сайдар государство буолуохтааҕа тоһоҕолоон бэлиэтэнэр.

Киһититии, сиэр-майгы кииллээх үөрэх стандарта сайдыы суолун, тускутун, хайысхаларын уонна ньымаларын тобулууну, үөрэнээччи толкуйдуур, чинчийэр, айар кыахтарын арыыйыны эрэйэр. Бу уустук соруктары ситиһии үөрэх предметин билии тускутуттан тахсан, оҕо билиини ылыы, ингэринии ньымаларын бэйэтэ тобулар, баһылыыр эйгэтин үөскэтиигэ тирэбирэр, күннэтэ үүнэр, улаатар киһи уонна суруйааччы, уус-уран литература алтыһыта - сиэрдээх майгы, духуобунас эдэркээн дьон өйүгэр-сүрүбэр ингитигэр, дьин киһилии олох ис киилэ олобуруутугар тиэрдэр суолларынан, ньымаларынан ситиһиллэр кыахтаах.

“Норуот айымньыта уонна уус-уран литература” программа Российской Федерация Үөрэбин министрствота бигэргэппит литератураҕа үөрэхтээһингэ **федеральной государственнай стандартын методологической төрүттэригэр уонна дидактической** ирдэбиллэригэр тирэбирэр.

Уус-уран литература үөрэх предметин быһыытынан **сүрүн сыала — оҕону сырдыкка, ырааска, кэскиллээххэ, үйэлээххэ киллэрии. Программа сүрүн сыала кини соруктарын быһаарар, олортон сүрүнэннэринэн манньктары бэлиэтиибит:**

- аабыы култууратыгар дьулуһуу, аабааччыны иитии;
- уус-уран айымньыны оҕо тус суолталаахтык (личносно значимое восприятие), эстетическэй таһымынан ылынар дьобурун сайыннарыы;
- төрөөбүт норуотун духовнай күүһүнэн ийэ тыынын иитийэхтээбит сахалыы саннаах, айыы тыыннаах киһини иитии;

- бииргэ оморор, аймах, уруу омуктар (эбээн, эбэнки, юкагир, долган о.д.а.), нуучча уонна аан дойду норуоттарын чулуу айымньыларын үтүө тыһынын интэриммит, норуоттар үтнө, добордуу сыһыаннаһыыларын — олох сайдыытын тутулгун курдук өйдүүр (поликультурнай) личноһы иитии.

Программа тутула уонна ис хоһооно.

Программа уус-уран айымньылары киллэри и **суолунан** оһоһулубут: ааһы уонна ырыты (сүрүн); ааһы уонна сэлэргэһи; бэйэ ааһыта.

1. Ааһар дьобуру сайыннары. Уус-уран айымньыны тус суолталаахтык ылыны олобуруута. 5 кылааска саһаламмыт уус-уран тыл ис номоһун, уйулһатын оһо билгэлиир, быһаарар, ырытар кыахтара сайдар, үөрүйэх олобуарар таһыма ситиһиллэр. Уус-уран литератураны ылыны эстетическэй кэринэ күүһүрэр. Онон, 6 кылааска оһо:

- айымньылаах ааһы ньымаларын баһылыр, өйтөн хоһоонноохтук ааһынан дьарыктанар;
- уус-уран айымньыны ааһынан умсугуйар, ааһыга тардыстар, уус-уран айымньыны ырытыга, кэпсэтиигэ баһатыһан кыттар.

2. Санарар сананы сайыннары. Оһо тыһынан ситимнээх санатын тиһиктээхтик сайыннары. 6 кылааска үөрэнээччи 5 кылааска ылыммыт үөрүйэхтэрин салгы сайыннары ситиһэллэр. Оһо кэпсээһин араастарын барытын баһылыр. Үөрэнээччилэр уус-уран персонажтары ылынылара чопчуланар, саба быраһан туох, хайдах буолбутун кэпсээһининэн мунурдаммакка, герой майгытын, иэйиэлэрин, дьайыыларын төрүттэрин быһааран, ырытан, ол эбэтэр төрүт уонна кестүү, быһы-майгы ситиминэн кэпсэтиигэ кытты дьобурун баһылыллар. Бу кэмтэн, проблемнай ырыты, диалог, дискуссия, ол эбэтэр оһо санатын дьону кытта алтыһыга таба туһанарыгар кыах биэрэр ньымалары интэриллэр.

3. Суруйар дьобуру сайыннары. Айар, айымньылаах ньымаларынан сурук тыһын салгы сайыннары. Мэтириэт, герой характеристиката, уус-уран ньымалары быһаары, бэйэ үлэтигэр туһаны, кыра кэриннээх айар уонна өйтөн суруйар дьобурга сыһыары ситиһэллэр. Литература теориятыттан ылбыт билиитигэр тирэбирэн, биирдиилээн оһо айымньы сюжетын, геройдарын ырытар, чинчийэр кыахха тийэр.

4. Литературнай билиини, дьобуру сайыннары. Норуот тыһынан уус-уран айымньытын, көрүгнэрин туһунан өйдөбүлү диригэтии. Фольклор айымньытын көрүгнэринэн тыһынан уобараһы айы ньымаларын билиһиннэриини диригэтии: гипербола, уус-уран бытархай, историческай сюжет, номох, аллитерация, ассонанс, хатылааһын, ханарыты, аллегория, уус-уран быһаары, тэгнэбил, метафора.

Норуот тыһынан уус-уран айымньыта уонна уус-уран литература ситимэ. Автор (суруйааччы) туһунан өйдөбүлү диригэтии. Уус-уран айымньы сюжета, сюжет олуктара (элеменнэрэ), айымньы композицията.

Герой, персонаж туһунан бастаанны өйдөбүлү диринэтии: киһи - уус-уран литература сүрүнэнэ, мэтириэт, герой тыла-өһө, ис турук, уйулба, дыайыы. уобарас, уобарастар тиһиктэрэ, диалог, монолог, олонхо геройа, остуоруйа геройа, легендарнай (исторической) герой, кэпсээнинэн айымныы геройа, драматической герой, лирическэй герой.

Тиэмэнэн былаана:

6 кылааска

1. Уус-уран айымныы олоһу хоһуйар уратытын өйдүүр.
2. Айымныы геройун майгытын-сигилитин, дыайыытын, характера хайдах сайдарын кэтээн көрөр, ырытар, сыаналыыр.
3. Айымныы аабааччыга дыайар ураты күүһүн өйдүүр.
4. Уус-уран айымныыны таба, өйдөөн кудуччу аабар, кэпсиир. (таска 100-110 тылы, искэ 120-150 тылы)
5. Литература көрүнүн, жанрын арааран билэр.
6. Талбыт тематыгар остуоруйа, хоһоон айан холоноор.

	Раздел темата	Чааһа	
		Прогр-нан	Былаан
1	Кирири		1
	Норуот тылынан уус-уран айымныыта	25	13
2	Олонхо	7	4
3	Норуот сэхэнэ		9

	Уус-уран литература	57	54
4	Хоһоон	10	13
5	Кэпсээн	15	14
6	Үгэ	3	3
7	Сэһэн	17	15
8	Драма	10	7
9	Сыллаабы хатылааһын	2	2
	Барыта:	68ч	68ч

№	Күнэ		Тизмэ аата	Уруок сыала	Уруок тиибэ	Аабыллыахтаах айымнылар	Бэлиэтээһин тэриллэр	Билии хонтур.	Дь/ү
	был	ыт							
			I түһүмэх. Өбүгэ үгэхэ, үтүө тыл өлбөт үйэлээх.						
1.	1.09-3.09		Норуот тылынан уусуран айымньыта	Норуот тылынан уусуран айымньы көрүңнэрин, араастарын араарар.	Саңа тизмэни барыы.			Тылынан	Кэпсииргэ бэлмнэнии
2.	5.09-10.09		Олоңхо өйдөбүлэ. Олоңхо ис номоҕо.	Сахаҕа гимн буолбут н.т.у-у.а чыпчаалын, сюжетын, геройдарын билэр.	Саңа тизмэни барыы.		Слайд, хартыыналар, дуоска, интер. дуоска, учебник	Тылынан	Кэпсииргэ бэлмнэнии
3.			Олоңхоһуттар. Олоңхоһут суруйааччылар.	Олоңхоһуттар ааттарын билэр.	Саңа тизмэни барыы.	«Дьырыбына Дьырылыатта»	№6 с. №4 с.45 дуоска, учебник	Тылынан	Кэпсииргэ бэлмнэнии
4.	12.09-17.09		Эрчимэн Бэргэн»	Хоһоонноохтук ааҕар сюжетын өйдүүр.	Саңа тизмэни барыы. Айымньыны аабыы		№2 с.93,95 слайд, интер. дуоска, ПК. дуоска, учебник	Тылынан	Хоһ. аабыы
5.			Айыы уонна абааһы бухатыыр дара.	Айымньы уратытын билэр.	Айымньыны аабыы, ырытыы			Тылынан	Кэпсииргэ бэлмнэнии
6.	19.09-24.09		Олоңхо киэң киэлитигэр.	Айымньыны ааҕар ньымаларын билэр.	Хатылыыр, чиңэтэр уруок		слайд, интер. дуоска, ПК. дуоска, учебник	Тест	Кэпсииргэ бэлмнэнии
7.			Олоңхо тыла-өһө.	Айымньы тылын-өһүн ырытар, билбэт тылын тылдыт көмөтүнэн быһаарар.	Хатылыыр, чиңэтэр уруок		дуоска, учебник	Суруг-н үлэ	Олоңх. ой.-дүүһүннүүр ньымалары булуу
8.	26.09-1.10		ТСҮ. Олоңхо тылынан кэпсииргэ холонуу.	Олоңхо тылынан кэпсииргэ холонор.	Хатылыыр, чиңэтэр уруок		дуоска, учебник	Тылынан	
9.			Суругунан үлэ. «Олоңхо туһунан мин санаам» ө/с	Оҕо саныыр санаатын сааһылаан суруйар.	Хатылыыр, чиңэтэр уруок		Дуоска		
1	3.10-0.8.10		Норуот сэхэнэ. Арааһа.	Сэхэн арааһын билии.	Саңа тизмэни барыы.		№6 с.21 дуоска, учебник	Тылынан	Кэпсээһин
1			Майа Батта Бэрт Хара.	Айымньыны хоһоонноохтук ааҕар.	Саңа тизмэни барыы. Айымньыны аабыы		№2 с.119-121 дуоска, учебник	Тылынан	Аабыы
1	10.10-		Дьикти ыалдыт.	Айымньы ис хоһоонун	Саңа тизмэни барыы.		дуоска, учебник	Тылынан	Кэпс. бэлэмн.

2.	15.10			уус-уран тылынан кэпсиир.	Айымньыны аабы				
1 3.			МайаБатта-Боотур	Саныр санаатын сааһылаан этэ үөрэнэр.	Саңа тиэмэни барыы. Айымньыны аабы		слайд, интер. дуоска, ПК. дуоска, учебник	Тылынан	Аабы
1 4.	17.10- 22.10		Үтүө киһи аата үс үйэ53 аатанар.	Айымньы ис хоһоонун уратытын ырытар.	Айымньыны аабы		дуоска, учебник	Суруг-н үлэ	Кэпсииргэ бэлмнэнии
1 5.			Хатылааһын. Тест.«Манчаары» айымньыга	Өйүгэр хатыыр толкуйдуур.	Хатылыыр, чиңэтэр уруок		Карточка, дуоска		
1 6.	24.10- 29.10		«Манчаары Баһылай».	Айымньыны хоһоонноохтук аабар.	Айымньыны аабы		№2 с.109 №3 с.28 дуоска, учебник	Тылынан	Кэпсииргэ бэлмнэнии
1 7.			«Ситиһиэм!»	Айымньы геройдарын өйүгэр хатыыр.	Айымньыны аабы		дуоска, учебник	Тылынан	Кэпсииргэ бэлмнэнии
1 8.	7.11- 12.11		«Манчаары кэллэ»	Айымньы ис хоһоонун ырытар.	Айымньыны аабы		дуоска, учебник	Тылынан	Нойосуус
1 9.			Хатылааһын. Литературнай викторина.	О5о толкуйдуур, өйүгэр хатыыр дьо5урун сылыктааһын.	Хатылыыр, чиңэтэр уруок		дуоска, учебник, кроссворд, таблица		
2 0	14.11- 19.11		Суругунан үлэ. «Манчаары» айымньыны ырытыы.	О5о суруйар дьо5урун саныр санаатын сааһылаан суруйар.	Хатылыыр, чиңэтэр уруок		дуоска		
II түһүмэх. Киһи үтүө сизэрэ – олох сүннэ									
2 1.			Алампа «Дьүһүн кубулуйумтуо»	Айымньыны хоһоонноохтук аабы.	Айымньыны аабы		№6 с. 61 №7 с. 49-60 №3 с.39 дуоска, учебник	Тылынан	Кэпсииргэ бэлмнэнии
2 2.	21.11- 26.11		Киһи үтүө сизэрэ – олох сүннэ.	Айымньы ис хоһоонун ырытар.	Айымньыны аабы		дуоска, учебник	Тылынан	Кэпсииргэ бэлмнэнии
2 3.			Суругунан үлэ. Ааттар кистэлэңнэрэ.	Саныр санаатын сааһылаан суруйар.	Хатылыыр, чиңэтэр уруок		дуоска,учебник		
2 4.	28.11- 3.12		Сатира диэн тугуй? Драма. Комедия	Лит-ра ай-тын көрүнү арааран билэр. Аахпытын сатаан уус-уран тылынан кэпсиир	Саңа тиэмэни барыы.	Суорун Омоллоон «Ини-бии» , «Түбүгэ суох күн»	№6 с.42 дуоска, учебник	Тылынан	Аабы

2 5.			Н.Д.Неустроев «Тизтэйбит»	Айымнны уратытын ырытар, хоһоонноохтук аа5ар.	Саңа тизмэни барыы. Айымнныны аа5ыы		№6 с. 75 №7 с. 74 слайд, интер. дуоска, ПК.дуоска, учебник, мэтириэт	Тылынан	Кэпсииргэ бэлмнэнии
2 6.	5.12- 10.12		Геройдар кистэлэн ааттара.	Геройдары ырытар, уус- ураннык аа5ар.	Саңа тизмэни барыы. Айымнны ис хоһоонун ырытыы		дуоска, учебник	Тылынан	Таптал ааты суруйан кэлии
2 7.			Комедия уратыта. ТСҮ.	Комедия уратытын быһаарар, кэпсиир.	Саңа тизмэни барыы.		дуоска, учебник	Суруг-н	
2 8.	12.12- 17.12		Суругунан үлэ. Көрдөөх айымнны суруйарга холонуу	Талбыт тематыгар айымнны айан холононор.	Хатылыыр, чиңэтэр уруок		дуоска, учебник		
2 9.			Үгэ. Тутула, бэргэн тыла	Үгэ уратытын быһаарар, бэргэн тылы үөрэтэр.	Саңа тизмэни барыы.	«Сахсыр5алаах гаракаан»	дуоска, учебник	Суруг-н үлэ	Аа5ыы
3 0.	19.12- 24.12		Күн Дьирибинэ «Тураахтаах Күүдээх»	Айымнныны хоһоонноохтук аа5ар, ырытар, ис хоһоонун өйдүүр.	Саңа тизмэни барыы.	«Көбүөхтүүрүн аанһа күөх киһиргэс»	№2 с.102 дуоска, учебник	Тылынан	Нойосуус
3 1.			Геройдары ырытыы.	Геройдар уратыларын, тылларын-өстөрүн быһаарар, ырытар. Бэйэтин санаатын сааһылаан этэр.	Саңа тизмэни барыы.	П.Н.Тобуруокап «Эһэ уонна чыс кутуйах», «Тигээйи уонна тураах»	дуоска, учебник	Тылынан	Айар үлэ
3 2.	26.12- 31.12		ТСҮ. Үгэ кистэлэнчэрэ Тыла-өһө.	Үгэ уратытын, бэргэн тылын, ханалытытын быһаарар, ырытар.	Саңа тизмэни барыы.	Р.Ба5атаайыскай «Хаххан уонна чычып-чаап», «Кытыан кымныы», «Ыалдыбыт киһитээ5эр ыарахан сыаналаах»	дуоска, учебник	Тылынан	
3	9.01-		Кэпсээн. Кэпсээн	Лит-ра сүрүн жанрын	Саңа тизмэни	Амма Аччыгыйа	дуоска, учебник	Тылынан	Аа5ыы

3.	14.01		сюжета, тугула.	билэр, араарар.	барыы.	«Кэрэх абааһыта»			
3 4.			Эрилик Эристиин «Хачыгыр»	Айымньыны хоһоонноохтук аабы. Айымньы ис хоһоонун ырытар.	Саңа тиэмэни барыы.	С.П.Данилов «Манчаары Баһылай», «Аара»	№4 с.90, с.96 №11 с.22-54 №2 с.117 слайд, интер. дуоска, ПК. дуоска, учебник, мэтириэт	Тылынан	Кэпсииргэ бэлмнэнии
3 5.	16.01- 21.01		«Халлаан хараңарыгыта»	Айымньыны уус-уран тылынан кэпсиир.	Саңа тиэмэни барыы.	А.В.Кривошапкин «Чубуку»	дуоска, учебник	Тылынан	Кэпсииргэ бэлмнэнии
3 6.			«Бал устун сылдьан»	Айымньы туһунан тылынан уонна суругунан толору хоруйдуур.	Саңа тиэмэни барыы.	Харысхал (В.Е.Васильев) «Тураҕааскы»	дуоска, учебник	Тылынан	Геройдар ааттарын ырытыы
3 7.	23.01- 28.01		«Баай ыал баттала»	Айымньы проблематын бэйэтэ быһаарар, ырытар	Саңа тиэмэни барыы.		дуоска, учебник	Суруг-н	Нойосуус
3 8.			Литературнай герой мэтириэтэ. Айымньы геройдара.	Геройу тылынан уонна суругунан ырытар, уратыларын быһаарар.	Саңа тиэмэни барыы.	Күндэ «Марба», «Иэдээннээх баҕа»	дуоска, учебник	Тылынан	Мэтириэт суруйан кэлии
3 9.	30.01- 4.02		Хатылааһын. Оонньуу уруок.	Өйүгэр хатыыр толкуйдуур дьорууну сайыннарыы.	Хатылыыр, чиңэтэр уруок		слайд, интер. дуоска, ПК. дуоска, учебник		
4 0.			П.А.Ойуунускай «Оҕо куйуурдуу турара».	Айымньыны хоһоонноохтук аабы.	Саңа тиэмэни барыы.		№7 с. 82 №6 с.95 №2 с.102-103 №3 с.21 слайд, интер. дуоска, ПК. дуоска, учебник, мэтириэт	Тылынан	Нойосуус
4 1.	6.02- 11.02		Өйтөн суруйуу. «Тулуур уонна дьулуур»	Саныыр санаатын сааһылаан суруйар.	Хатылыыр, чиңэтэр уруок		дуоска, учебник		
4 2.			Д.К.Сивцев «Чүөчээски»	Айымньыны хоһоонноохтук аабы.	Саңа тиэмэни барыы.		№8 с. 61 №11 с.22-54	Тылынан	Аабыы

				Айымнны ис хоһоонун ырытар.			№2 с.113 №3 с.12,32,57 слайд, интер. дуоска, ПК. дуоска, учебник		
4 3.	13.02- 18.02		«Сурук»	Айымнны ис хоһоонун ырытар.	Саңа тиэмэни барыы.		дуоска, учебник, хартыына	Тылынан	Нойосуус
4 4.			«Хорсун сүрэх»	Айымнны проблематын быһаарар, ырытар.	Саңа тиэмэни барыы.		слайд, интер. дуоска, ПК. дуоска, учебник	Тылынан	Кэпсииргэ бэлмнэни
4 5.	20.02- 25.02		«Түргэн хорсун быһыыта»	Айымнны ис хоһоонун ырытар.	Саңа тиэмэни барыы.		дуоска, учебник, хартыына	Тест	Кэпсииргэ бэлмнэни
4 6.			«Айымнны тула кэпсэтии»	Айымнныны хоһоонноохтук аабыы.	Саңа тиэмэни барыы.		дуоска, учебник, хартыына	Тылынан	Кэпсииргэ бэлмнэни
4 7.	27.02- 4.03		Литературнай викторина «Чүөчээски»	Өйүгэр хатыыр, толкуйдуур дьоһурун сайыннарыы.	Хатылыыр, чиңэтэр дуоһурук		слайд, интер. дуоска, ПК. дуоска, учебник		
4 8.			Диспут уруок «Күүстээх санаа»	Саныыр санаатын сааһылаан суруйар.	Хатылыыр, чиңэтэр уруок		дуоска, учебник		
III түһүмэх. Төрөөбүт сир, киһи, ийэ тыл – олох сүнньэ.									
4 9.	6.03- 11.03		Ийэ тыл – олох ситимэ Хоһоон.	Айымнныны хоһоонноохтук аабыы.	Саңа тиэмэни барыы.	Эллэй	дуоска, учебник	Тылынан	Аабыы
5 0.			В.М.Новиков «Олох» С.Р.Кулачиков «Таптыабың ийэни»	Айымнныны хоһоонноохтук аабыы Айымнны ис хоһоонун ырытар. Нойосуу үөрэтэр.	Саңа тиэмэни барыы.	Абабыыныскай (А.Г.Кудрин) «Түүн үөһэ» Толомон (Т.Е.Черемкин) «Үрүччэ», «Тыал уонна былыттар»	№ 4 с. 142 №4 с.19 слайд, интер. дуоска, ПК.	Тылынан	Нойосуус
5 1.	13.03- 18.03		А.Г.Кудрин «Күөх» А.А.Иванов «Төрөөбүт тыл», «Кии сыта»	Айымнныны хоһоонноохтук аабыы Айымнны ис хоһоонун ырытар. Нойосуу үөрэтэр.	Саңа тиэмэни барыы.	Күннүк Уурастырап «Саха тыла» И.И.Эртюков «Сир оҕолоро»	№4 с.15 дуоска, учебник	Тылынан	Биир хоһоону талан нойосуус үөрэтии

						А.Григорьева «Ийэм баарына»			
5 2.			С.П.Данилов «Саха саңата»	Айымньыны хоһоонноохтук аабы. Айымньы ис хоһоонун быһаарар.	Саңа тиэмэни барыы.	Д.Г.Дыдае в «Эн дойдун кэрэ кэмэ»	№4 с. 212 №2 с.118 дуоска, учебник	Тылынан	Хоһоонноохтук ааҕарга бэлэмнэнии
5 3.	01.04- 08.04		Сэһэн өйдөбүлэ.	Лит-ра жанрын арааран билэр.	Саңа тиэмэни барыы.		дуоска, учебник	Тылынан	Аабыы
5 4.			Т.Е.Сметанин «Егор Чэрин»	Айымньыны хоһоонноохтук аабы. Айымньы ис хоһоонун ырытар.	Саңа тиэмэни барыы.		№4 с. 155 №1 с. 22-54 №2 с.111 №3 с.51 слайд, интер. дуоска, ПК. дуоска, учебник	Тылынан	Кэпсииргэ бэлэмнэнии
5 5.	10.04- 15.04		«Старшина Шагуров»	Уус-уран тылынан кэпсиир.	Саңа тиэмэни барыы.		дуоска, учебник	Суруг-н	Кэпсииргэ бэлэмнэнии
5 6.			«Өрүс уңуор»	Айымньы тылын туттан киһи кэрэхсиир гына кэпсиир.	Саңа тиэмэни барыы.		дуоска, учебник	Тылынан	Кэпсииргэ бэлэмнэнии
5 7.	17.04- 22.04		«Синиэлим, быраһаай!»	Айымньы туһунан ыйытыга тылынан уо Суругунан хоруйдуур.	Саңа тиэмэни барыы.		дуоска, учебник	Тылынан	Тест Саңа тиэмэни барыы.
5 8.			Ким доҕордоох-ол дьоллоох. Семинар уруок.	Саныыр санаатын аһаастык сааһылаан санарар.	Хатылыыр, чиңэтэр уруок		дуоска, учебник		
5 9.	24.04- 29.04		Н.А.Лугинов «Нуоралдыыма чараңар»	Айымньыны хоһоонноохтук аабы.	Саңа тиэмэни барыы.		№2 с.112,122 №3 с.30 слайд, интер. дуоска, ПК.	Тылынан	Аабыы
6 0.			«Ытык сэргэ»	Айымньы проблематын быһаарар.	Саңа тиэмэни барыы.		дуоска, учебник	Тылынан	Кэпсииргэ бэлэмнэнии
6 1.	1.05- 6.05		Айылҕаны ойуулааһын	Айымньы ис хоһоонун быһаарар, ырытар.	Саңа тиэмэни барыы.		дуоска, учебник	Тылынан	Аабыы

6 2.			«Өтөх төндүргэстээх, сурт кэриэстээх»	Саныыр санаатын сааһылаан суруйар.	Хатылыыр, чиңэтэр уруок		дуоска, учебник		
6 3.	8.05- 13.05		П.Н.Тобуруокап «Төкөлүк Тэкэлик» уонна	Айымньыны хоһоонноохтук аабы.	Саңа тиэмэни бары.		№4 с.254 №11 с.22-54 слайд, интер. дуоска, ПК. дуоска, учебник	Тылынан	Кэпсииргэ бэлмнэнии
6 4.			«Мүччүргэннээх сырыылар»	Айымньы ис хоһоонун ырытар.	Саңа тиэмэни бары.		дуоска, учебник	Тылынан	Аабы
6 5.	15.05- 20.05		«Атас туһугар атах тостор»	Айымньыны хоһоонноохтук аабы. Айымньы ис хоһоонун ырытар.	Саңа тиэмэни бары.		дуоска, учебник	Суруг-н	Кэпсииргэ бэлмнэнии
6 6 - 6 7 7	22.05- 27.05		Литературнай викторина.Хатылааһын	Билбитин, үөрэппитин сааһылаан суругунан уо. Тылынан хоруйдуур	Хатылыыр, чиңэтэр уруок Диспут уруок		слайд, интер. дуоска, ПК. дуоска, учебник	Тылынан	
6 8			Сыллаабы хатылааһын.	Билбитин, үөрэппитин сааһылаан суругунан уо. Тылынан хоруйдуур	Хатылыыр, чиңэтэр уруок		дуоска, учебник	Тылынан	